

8749

M M Schlodimela

P.P. 1-9\*10\*

K39/49.

459

1/10

Box 3 [ ] ordered M. M. Schlodimela  
P.O. Daresbelle Rec. 9/40 y Family relationships,  
Zochmakaar. from Sekropo

459

K34/49 16 Bamalaka, Dumbano's mdae ya Bona  
Page 1

~~Ma'ise ya Kamalaka  
Ba-Bam baau leitorabo ba...  
Se Ba-Mokhebotho; se batho ba seasing, aana  
na se se ba lisa ba na. Ba...  
ba ya Mo'gati.  
Ba-xona ba. Mo'gati. lo-Kakha, lo-Mokhaneche di,  
le Shaphane lona. ba lisa se se se se se.  
le e se se' haaadi Malla la...  
ba lora se lisa, ba lona se se.  
Ba. Khaba Koli; lo-Maloti, lo...  
le ba se Masha se ba lora se se se se se.~~

Ane ho mma lona ke. Knaetsadi ya lona.  
 E, de ha sa lue melato e swanesi ho lona.  
 No tee, lyaale ha lona ho ya lona lona lona lona  
 le mongwe ho lona melato ha se lona sa lona  
 dikweng mo se lona sa - ha - lona ha di  
 apeli, ha ra ha lona lona lona lona lona  
 dula ho tee, mongwe le mongwe o dutse lona  
 wa lona.

~~Fela se ha ne oya se lona lona lona, le~~  
~~lona ya se lona lona lona lona, lona lona~~  
 Mochakgosi, Mochapi, Ramathupa, Ramasa, 10  
 Makhabela, Shikha, Mampheki, Sedimela, 10  
 Mafetai, ha - Ntshwane, ha - Mma-Male, Koleni,  
 ha - Pau, Mashapa, Monaka, Mochakgosi, 2

16 Bomoloto e le M.M. Sethloaimela,

Page 3. K34/49

taba, fela batho ba se se ke nyabellano  
 neli ke mat' Majabane ke se ka tse bone  
 e kai se kwane nabo mesame ya rana  
 bone ke se ke tse ba se se ba e rana  
 e diwala, le medina se rapela ya go se swana  
 byale bone ba se se ba se se tse tse nabo  
~~le rana bone le se se ba se se mat' ka~~  
 dikame. Ba se se ke se nyabellano le liara le  
 Makwapa, M. Bontsi le B. Bontsi. Aa tse bone.  
 le se B. Bontsi se tse bone nabo. Bone le  
 palese le dikwapa, le ka mpa wa nyale  
 sekwapa. Aa mpa wa se se Mat' Bontsi.

ka ts'ea Motepa o phepa runi, tsope le rona  
 le re phela o ka se phela? ~~ts'ea~~ Cooray,  
 re re tsohe rona motato ke eng, le dio di  
 Lhunanwa le krale le Male Motepa re a tsohe  
 ba mo le nna ni a matola. Es, bona ba  
 ts'ea Basotho le Baswella, le Motswana, jela  
 mosadi wa bona yena ba tana nal,  
 Balepa ba diio boifiso ka l'bone de - ~~ba~~  
~~ba ba tsohe de hwa motyeni ke tswana~~  
 ba pe ba re tsohe motyeni tswana ba  
 ka hwa kashohe, ka tsohe re tana re  
 ts'ea lana re re bona tsohe tsohe ke la  
 melana ye mela ye re re tswana re mayo  
 Mpho Mpho re ka tsohe tsohe le tswana tsohe  
 le Loydwa le ka re le tsohe, re ka se dio  
 thisoa leha ka na re le tsohe.

34 / 49

5

16 Bomoloko di

M. M. Sebaine

Page: 4. K34/49

Molao o re hlomphe motswadi xa ta to,  
 Kudu - kudu tatato, sata to ke yena / Modimo  
 Modimo o ya motseba? Na ke re ka yena  
 papato. ke koo komeng ba...  
 ba simanyana ba rutwa to hlomphe  
 to papa lona? E...  
 Xase xape ke lo papato to...  
 O swanetse to ba hlomphe fete o le  
 leso rana. Ua ya motswadi to ya  
 Salva pelo ke o boya le...  
 ya xape o swanetse to ya to vatadi  
 a xape e be yhuu a ab...  
 Yona le ke chala ke dibeuto. O swanetse

Xo isa xo raktadi a xaxo xone a  
 xo phasetri xone di xo lokile? Es le  
 merwalo kamoka e le nwa ke raktadi.  
 a xaxo, ke feditse xo bantsha badimo  
 ka mola o swanetse ho ntlha  
 lepanyana kopan' selo se sengwe o  
 mo phoie ka xona, le yena o tlo  
 thakraba. Raktadi a mola o tlo  
 lahlwe faso, medimo e a mola a  
~~ke ho tlo ke~~

selo. Es le dikractadi ka xaxo o swanetse  
 xo du hlonthe, ke na ka xone babonile  
 ke ho - makole a bana bakaxo. <sup>ke</sup>  
 Wena ke e le ke swanetse se setho  
 bantsha nqwana wa xaxo wa se sengwe  
 xa a swanela xo ya mjala moqadi  
 xo xongwe, se e se xo tlaetšadi ya  
 xaxo mma - Mokale; uyali ke xana  
 fao xuse ho - mabacolo e dile ke yena  
 makxadi a nido ya xaxo ka lona

16 Boinoloko ete

M. M. Sehlodimete

Page 5

K34/49

Ba-Motswala xape le bona ba  
hlomphehiwa xa tsona ba ba sa  
hlomphehiwiso ba tloto, fela motswala  
yena xa o mo thšabe byalo ka  
ba bangwê o ka ba wa no raloka  
naê xo e rata.

Batho xe ba dumedišana ~~arale~~  
~~ba bošiu bense~~ basotho xa re  
na phapanô eudu ka xore ka  
re e šomiši, xa o bone xe  
nka tla xa xeno - tšatsi lesobetše  
ba tló re "lehlwelé" xoba ke  
bošiu xe e le matsetare  
ba tló re ke "matsetare  
Mathapama le xe e sa le  
xosasa re no re "jealothša"  
bangwê xe e sa le xosasa ba  
re "atsoxane! Mošimanyano  
xe a fihla bathong ba  
ba xolo ba a sa lekaneto  
nalošo xo swanetše go fihla  
a rókómale a lothše a

16 Bomoiko etc

M. M. Sekhlo ušimela

Page 6.

K34/49

dutšē fase. Thaka tsā xatwe  
 ka dina taba a ka no ba  
 lothšwa ka mo a ratato  
 ka xōna. Mosadi ke a nyaka  
 Setō monna o swanetsē xore  
 a kwatame<sup>a lothse</sup> a kxone a nyaka  
 se a se nyakato. Le banyana  
 ke o hlakana nabō tseleng ba  
 swanetsē xo kwatama ba ina-  
 mišeditšē dihlošō fase o bolle<sup>9</sup>  
 e le xōna ba feta. Ina ba  
 feta. Ke o lutsa mmako koba  
 papasco o swanetsē xore o re  
 mmawé! xoba papa-wé! monna  
 yo mongwé o dio re xé-Morena!  
 Ke e le kxosi xé-Thobéla,  
 bangwé o dio ba lutsa ka  
 maina a xōna. Mekwa e  
 melotse e rutwa ka komeng  
 le ka xae. Ka xore ke ba ka  
 xeno ba utšwa le ke o ka  
 rutšwa<sup>ka</sup> kon ng xore o seké wa



No Bomoloko eb -//MMA Schlootmela  
- 17

Page 7

K34/49

utswa o ka se be na lahla  
 xe ba ka xeno ba utswa; ke mo  
 ke rexo mekwa e melotse e thona  
 ka xae, fêla le komeng rea ruta.  
 Jsa ko Supa bangwê ka  
 thšupa - thšupa - baloi'  
 di xanwa ke bana kuon,  
 le ba batolo e ba dixana'  
 ba re o ya la roxa.  
 Ba re o bat dira baloi' ke  
 o ba supa ka thšupa -  
 baloi. Xe ko lewa xa o  
 bolelwe le xona o ka  
 se bangwê ba eja ya ba  
 xona wena e phasaletse  
 ka maoto. Xe o ka direla  
 kxosi le ka pudi e ka lifa  
 rena batho fêla reka dio  
 ko sola ko xo botsa xore  
 taba ye e e dirako ke  
 e mpe. Xe o le mothe  
 wa pelo o tlo lahla  
 matêpe ka moka Encl. 5459.